

Комсомольской олох

КУОТАЛАНЫ ИННИКИ КҮӨНҮГЭР

Комсомолецтар уюна ырчактар кай азтынан сохбеттан «Юности»
СССР XXV ет-сийи исторический 633-кг мак балдаштардын толору
хувастапшыланып оло күнүнүдөлөр дүзүр.

Білгетік 7 мыңнан түткүлгүшкен жыл
чателькомсомольский фермалар со-
циалистическая күнталағымдарда-
тар хәс бирилди фуржайлайынх-
таян Эрілдик Эрістаның атағынан
совхоз фермаларға «Юбилейной»
1978. Барыны 779, «Маңыр-
чан» I—763, № I—772 кг түткүл-
ман үчүнші түткүктөрін сипти-
дер. Бу соңдук 6 заччаткомсомо-
льский фермаларға бары 300-
тың алдыңғылар үлкөйт биданын-
рын төдордүлдүр.

Барл Жаркес затынан сөхөгтүлдүр, -
тан «Юбилейний» ычыш-кошо-
дуулыкай форматы башар фурж-
тый изнаахтан 549 кг, Субуруус-
туулар.
Эдээр шааның аныкттар ортоло-
рутар болсун да социалистичес-
кий күоталанын сиятта суда та-

Ураалдахха 1973 сыйлаахха орбуюн сирш хоруулчылардың бектиги конкурсттара мыттылыбыта. Ошо чемпионуванан оччоодуу Ленин ватындан колхоз механизатора Дмитрий Печникин буолар чиектеммит.

Отто Фыллаты күрөхтәндәң жалстар-наладчик Д. Д. Павлова Каир Маркес атынан соңкы халықандырылған агадшымбыз. Бу күчкөрүгүзүүнин борис болжанымжын, сыйбактын тақайсыйбыз эдөр механизаторлардың ортотуар болупро ториебүт баршаты 17 сән-

таш Андрей Пинигин баар.
Флагжетарынын балыктаммас, балысайтар мисстегиң үйилдлабыт хадылмалыгы түрт булуугузин-кызбогын хара буору тиер узура ДТ трактор ининин дикси дүлүрүйар. Кини рулуттар бу анын кодону 23 сый тухаря ат чынчоо пашан мисстем, одус ишестөцөк кояубүт И. Г. Михайлоп озорын пайз. Эрделик Эртигинин атынан соххектан, шина ыркын Чамартан күштөйт уонча машина китапчактардың түбүлгөрлигин баставсынан шаттар буюлан жүгүйтпелди, ардасар ытшапсан да жалттаат. Саталы борзаха сөрбөйдөй балымбызынан би-тэктө машинасы түйөр түзүн көшкөн түббөйнөн баштар.

Кадыкүттөн үйнин халычтегінан шынтақтын бастана сыйланың үзүүсүнен боруугар шынылдылар сири хоругваччылар конкурстарынан булук үзүүлүп даярлаптар арда сүнүх буюкууттар, хоругтуу лириктер, буюкуутуу көрөнбөгүүттөн үйнин түшәркин кирбаштандыруунда, изириш-таксима оңдудан ынныт курдук любус-көшөн буюк

Агитатордарга, политинформатордарга немесе

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРА ОБЩЕСТВЕННАЙ СҮӨНҮ ИИТИИТИГЭР

	Ылаах сүүчүү			Ол кынгар ынах			Сынгы			Ол кынгар биэ			Ылаах төрөөтө		Ылаах сүүчү вэлүүт		Ол кынгар пынгыр	
	Онаадын	Түүнчл	1975 с.	Онаадын	Түүнчл	1975 с.	Онаадын	Түүнчл	1975 с.	Онаадын	Түүнчл	1975 с.	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.
Кара Маркс	6350	7778	+ 695	2550	2435	+ 28	4240	5059	+ 226	2310	2721	+ 362	1030	1543	108	111	52	46
Субурууский	7320	7984	+ 834	2680	2472	- 26	4120	4768	+ 649	2300	2327	+ 111	1211	1294	319	253	127	110
Э. Эрикстин	1730	6096	+ 412	1900	1872	+ 132	3090	3604	+ 574	1610	1604	+ 60	1273	1401	73	60	35	26
Ор. үзүүлэв	18100	21852	+ 1941	7130	6779	+ 134	11450	13431	+ 1449	6250	6652	+ 533	3514	4238	500	424	214	176

Зказаменна каамылара

Бу күншергө орто, айыс на-
дастаға осқындалырып әзізмен-
шар салғанан барыллар. Оның қы-
зынастар ханымының, ахсыстар тоо-
метрикада ишеним туттарызыар.

ЧУРАНЧЫ, Х. «А» кылас 28
үкөрекчөттөштөн Физикам туттар-
быстарын Көпі Слепцов тұлғуа.
4 оғоң үчүндей сыйнадары жаңа-
лар. Нәкін үкөрекчөнин боппур-
руостарын кыйайботтылар. Ишкі
қылас 29 үкөрекчөттөштөн химияда
малтох сыйнаны ылбаттылар. 17
оғо «А»-да мисалдасты. Ахым ы-
лаас 42 оғоң геометрияны си-
тийнілдіккін туттардаа Капш
Слепцова, Шура Иванова, Нади-
Слепцова түйгүн, 15 үкөң мечи-
чүүгөн сыйнадары ылдальдар.

ХАЛАХСЫТ. Химияны туттарыбыз 35 уорхизаччылардын Айя Борисова, Лена Лехонкова, Елли Герасимова үчүгэй, ишни оюн күнбап сыйналаланылар. Геометрияда оскуулык комсомольской гарылтытии секретари Людя Калленбаев түйгүнүк, Галия Васильева, Наталья Борисова үчүгэйдин эпитеттисизлэр.

илярдын күннөткөлдөрдөн кийин түттүрдөй 38 шаңуспанкынан
Катя Дьячковская. Мөн Алибасова «бө» жөнө үчүндей сыйнашы-
рын мазмудар.

чтоти 14 оюдо «4» смына турда. Геометрияда ишни оюд ЧЧУ гайдиг эшкілдегі, 5 оюд бөлзүрхостарын шамайбетілар.

а аналаах биринчىстэрин спасынг эддэр хоругтааччынар аслий Гоголевка, Иван Степанов, «Андрей Пономарев» туттарата. «Сеня олох» хайыат ициалынын «Чулуу жардымас ториска» дилэв мынчолмын Бочоутувай грамотагынын Эристинин астынан сөйлөмеханизатора Н. Т. Михайлова.

Бу предмети Чураачы 2 №-шах Соловьев оскуодаларын үзүүлэлчилэхийн туттардылар.

Өссе чингизтиэхтэрэ

Кытайж обыс мыйгар Эрдэлан Эрдэстинин иштепсан токхаж Хонгогдоодуу отбөлгөнчеге, нааснын салыни кийин күйтэй тэндээлэлде,

табыттар Василий Гогольев, лий Артемьев, Андрей Назаровую чындын замыскуү хоругваачылар республика-а куралташындаригөр пыттым элдер чыңкы тишилдилер.

конкурсека укес эдэр транспорттар кыттыннлар. Ити би аба келүөз меканизатордот достойнай утумнаатчыларинниндерин изарфалып, эдэр барың бүгүн сирин хоруказыстыбатын тутунууга, уусарынга, цинкин үзүбахаачыстыба ишни охсуунуу ажыр оскуулолтап бардыбынан

түмкүн жаңашар.

Итеппен: ЧАГЫР ууругу жаңа буркуту үүншөөрөччилэр бу түрдө узатылышыбат сорук н-эрдөлдөрдүн наардашынын жаңытыбылашташын айнан калынуурдах таңгастын салбаанын аларыгар тирибасты

ИМОККА: конкурс кыноводы Иван Степанов, Вагат Гоголев, Андрей Павлович, анык Артемьев (составители), Карл Маркс (внешний судья).

Серебряният түнсарал, дайын шыгта башарымданаан түзүн күрттүрдөситтеги. Иккегиншак, обеттегиенчий суюндор дорогойтой айылмасман даңызын гана чынчылыштыга, гана же сенаж күрдүк ватандыннат адамштар түстүгүк саботуонка-жылттара, итеппен тәнээ эбии пайдалын таба фылурдазын салынган таңын таңынан булдурулар. Жигит болор бу таңынанын табынчы майдарга оссо-чыншаттар, ишеник аяктуулескин бастанакысынан күндермен күрдүлдүлбүт эбиздең күнчүлүк.

П. СЕДАЛИЩЕВ.
Автод. фортата.

CO₂ 1000-

